



САҢА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҤЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

2017 сыл
Алтынныы
12
КҮНЭ
ЧЭППИЭР
№ 112
(11422)

Сонуннар



ТУЛААЙАХ ОБОЛОРГО КЫҤАМНЫЫ УБАРААБАТ

Алтынны 9 күнүгэр Чурапчы нэһилиэгэр Ленин аатынан уулуссаҕа 4 этээстээх, абырҕа квартиралар, толору хааччыллыылаах таас дьиэ тутуллан олоххо киирдэ, олохтоохторго күлүүстэри туттардылар.

2012 сылтан “Тулайах уонна көрүүтэ-иститэ суох оболору дьонго хаачыйыы” Саха өрөспүүбүлүкэтигэр ыһылыбыт сокуонна олохсун, ити көмгөн ыла Чурапчы улуунугар абырҕа оҕо саҥа дьиэгэ киирдэ. Ол курдук бу күнүгэр алта тулайах оҕо саҥа квартира күлүүтүн туттулар. Онуоха „Сириус“ хааччактаммыт тэрилтэ генеральнай дириэктэрэ А.С. Пилигини кытта дуоһабардаһан, бу дьиэлэри аһылыаһына бородоһунан ылан тулайахтарга анаабыттар.

Улууспутугар итиннэхэ туһуламмыт быһааннаах үлэ графиктан хаалбакка ситиһилээн иһэр. Ол курдук, 2014 сылга 10 оҕо, 2015 сылга 9 оҕо Нидьыннэ, 2016 сылга 14 оҕо Октябрьскай, Д.П. Коркин аатынан уулуссаларга саҥа тутуллубут дьиэлэргэ киирдилэр. Улуустаагы Опска уонна попечительство отдела итиннэхэ туһуламмыт үлэни саныы тэрийэр. Ол курдук, 2020 сылга дьиэри тулайах оболору дьонго хаачыйыыга СО үлэсэ уонна социальнай сайдыы министриститибитигэр үбүлэбинин боһуруостарын быһаарыыга сайаабыттары түгэрэн олохсуннар.

„Оболорго үчүгэй, толору хааччыллыылаах дьиэлэри уонна оболор багаларын үчүгүтүүтү, Чурапчы элбиктиннэтигэр бородоһот. Сайдыы баран иһэр, Одьулуунга, Төлөгө олус үчүгэй толору хааччыллыылаах таас дьиэлэр олоххо киирдилэр. Онон, оболор бэйэлэрэ бадалар буолуохтарын, нэһилиэгэргэ да саҥа дьиэлэри туттарыыга инициатива толкуйдаһыһыт;” - диир опска уонна попечительство отделы сайаабытты М.П.Антонина билиһиннэрэ.

Марфа ПЕТРОВА.

Дьокуускайга саҥа музей аһыллыаҕа

Дьокуускай куоракка алтынны ый ортотугар “Россия-мин историям” диир ааттаах саҥа музей аһыллыаҕа. Федеральнай бырайыак чэрчитинэн регионнарга тэриллэбит 25 музейтан биридэстэрэ буолар.

“Бу бырайыак 2013 сылтан саҥаһаммыта. Бастагы сүрүн музей Москваҕа ВДНХ 57-с павильонугар үлэнир. Регионнарга аһылыбыт музейлар ахсааннарыгар Дьокуускайдаагы экспозиция алта иһигэр киирэр. Бу бырайыак чэрчитинэн үлэнир манньк музейдар Уфага, Ставрополга, Екатеринбургта бааллар.” - диир музей дириэктэрэ Дмитрий Соловьев билиһиннэрэ.

Музейга көрдөрүлүөхтээх түөрт экспозициялаах федеральнай контент региональной блокка киирэр. Бу историческай информация Гуманитарнай-чинчийэр институт, Наука академиятын, Емельян Ярославскай аатынан Государственной Музей, Национальной архивы о.о.а. туһааннаах тэрилтэлэр экспертэринэн хомулунна.

“Бу бырайыакка үлэһитэригэр үчүгү үлэни көрүстүбүт. Биир чааһа техникэн информация, аһытара— уруһуйлар, хаартыскалар. Кырдьыгынан эттэххэ, онуук уустук буолуо дии санаабыһыт;” - диир Дмитрий Соловьев санаһын үлэстэр.

Бу тугуу уопсайа 8826 кв метрэнэ иэннээх. Итинтэн 500 “квадрат” экспозицияларга аһыһыа. Экспозиция биир сүрүн ура-

тыгынан, манна Саха сириг билиһини историктын сырдатар 1000 кв. метрэнэ иэннээх музей тэриллэбэ. Онуоха аһыты музеймедийнай технологияларга олохсунан олохтубут комплекстаах буолуоҕа. Маньтэнэ 120 миастэлээх конференция-саала үлэһэ, сувенирнай маҕаһыт, кафе, лекторий үлэһиэр тусла анал хосторо баар буолуохтара.

“Билиһи историческай паркамьыттар, тоһо кыалларынан, өрөспүүбүлүкэбит үгүс олохтооҕо, надьыттарга сылдыалларын туһунар быһааннаах үлэни-хамнаһы тэрийиэхпит. Экспозицияларбыт уларытыла туруохтара итэннэ интернет иһигүо музейтан Москваҕа көстө турарын ситиһиэхпит. Онуоха 315 проектор уонна 205 таһ-панель үлэһириин хаачыйар улахан кыамталаах серверлэр туруорулуннулар.” - диир музей дириэктэрэ билиһиннэрэр.


Бу баараҕай тугуу “Өрөспүүбүлүкэтигэр инвестиционнай хампаанна” уонна “Газпром” тэрилтэ үбүлэбиннэригэр тутулунна. Саньын эттэххэ, бу объект тутуута 2017 сыл күлүн-тулар ыйыттар саҥаһаммыта. Генеральнай бодорзоччит— “Якутцемент”. Норуока биллэринэн, “Радиосентр” оройуонугар, ол эбэтэр 68-с кварталга тутуллубут “Россия—мин историям” историческай парка алтынны 15 күнүгэр үөрүүтээх быһыыга-майгыга аһылыара быһааннар.

“Якутия” хаһыаттан.

ЯКУТИЯ ПОЛУЧИЛА 38 НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

38 автобусов для школ Якутии

Республика получила 38 школьных автобусов марки ГАЗ и ПАЗ для перевозки детей. Новые автобусы получат сельские и городские школы, нуждающиеся в обновлении автопарка.



Карта получателей автобусов



Республика получила в рамках федерального проекта 38 школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Новые автобусы получат сельские и городские общеобразовательные учреждения, нуждающиеся в обновлении автопарка.

Транспорт изготовлен на отечественных автозаводах: 24 автобуса марки ГАЗ на 10 мест и 14 автобусов ПАЗ на 22 места. Техническая характеристика транспорта полностью отвечает требованиям организованной безопасной перевозки детей.

В автобусах предусмотрены тахографы и ограничение скорости в 60 км/ч. В салоне отведены специальные места для сопровождающих, установлена дополнительная выдвижная ступенька для учеников младших классов. Также транспорт оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

Повышение территориальной доступности образования, улучшение материально-технического обеспечения школ является одним из приорите-

тов государственной политики в Якутии. Поэтому руководством республики не раз добивалось возобновления программы «Школьный автобус». В прошлом году аналогичный автопарк получил 46 школ республики.

В этом году новые автобусы распределены по сельским и городским школам Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Верхонского, Вилюйского, Горного, Кобьейского, Мегинно-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Аldанского, Хаганского, Чурапчинского районов и г.Якутск.

Напомним, что программа обновления устаревших школьных автобусов стартовала в 2016 году по поручению Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Всего на сегодня в системе образования Якутии насчитывается 266 автобусов.

Департамент по информационной политике.

Спорт

БОКСЕРДАРЫБЫТ СИТИИИЛЭЭХ КЭДЛИЛЭР

Алтынны ый 3 – 7 күнүгэр Нам улуунугар Саха Өрөспүүбүлүкэтин бокскаҕа биридэһилээн бастылар иһин күрээбэ 2002 – 2004 сыллаах торуох уолаттарга уонна кыргыттарга буолан ааста.

Чурапчылар, буоларын курдук, үчүгүйдик кыттан кэллэлэр. 50 күнүгэ Луан Ян бастагы мэтээтэн ылан чемпион үрдүк аатын суктэ. Кузьмин Влад 63 күнүгэ киирэн кыһыл көмүс мэтээтэ югэн тренери Н.К.Синцева үөргэ. Иванов Влад 63 күнүгэ уонна Синцев Артем 81 күнүгэ боронса мэтээлэри ыланнар. Чурапчы спорт туската буоларын эрэлтэхтик дакаастаһылар. Бу күрэххэ биэр дойдулаахпыт Д.А.Кирилин судьуйанан ыһырыллан үлэһитигэ бокска көрүтэ улууспутугар эрэлтэхтик сайдан иһэрин дакаастылар.

Элэр спортеменнар, тренеры Николлай Капитоновичка эбэрэ уонна оһо ди кыһылы котолонон улуускут дьонун үөргэ сыдыһы диир баҕа санаа бастыһын аһылыбыт.

«СО» кэпп.

